



Grade 1



TERM 3









HL XIT








WORKSHEET

PACK





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi







HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi





HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 1






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u yahlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi






HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi







HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA



Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi



HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi







HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vehoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA**VHIKI 1****GIREDI 1 KOTARA 3****PHEPHA RO TIRHELA****MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	swindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sele	fika	teka	hatlisa	
		yena	yimile	siya	kusuhi	
	HLAYA	Lesego wa hatlisa loko a rhumiwa. U famba hi ku hatlisa evhengeleni. Malume u n'wi rhume ku ya xava vuswa. Vavanuna va yimile exindledyanini. Lesego u tshama ekusuhi na le vhengeleni. Va ta ku endla nsele. U fanele ku teka xiboho.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Mapule u yimile. Manana u endzele hahani. Muakelani u rhuma Lesego evhengeleni. Malume u na nsele. Manana u ri hlayisekani. Mapule na Lesego i vanghana va tsutsuma swin'we. Hlawula munghana lonene.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xitarata				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	hlamba	hleka	hleva	hlayiseka	
		hluva	hlawula	hlakula	Hlekulani	
	HLAYA	U fanele ku hlamba masiku hinkwawo. Ku hleka swa tshungula. Tshikani ku hleva a swi kahle. Mi hlayiseka epatwini. Hluva huku hi ta sweka timbuva. Mi fanele ku hlawula vanghana lavanene. Teka xikomu u ya hlakula. Vito ra hahani i Hlekulani.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: hleka				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vito ra hahani i mani? Vito ra hahani i _____. Mi fanele ku hlawula vanghana va njhani? Mi fanele ku hlawula vanghana _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzele	hlayiseka	xindledyana	xitarata	chuhile
	TWARISA	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swakudya	sweko	swiharhi	
	HLAYA	Tsakani u sweka tihove. Dyana tihove sweswi ta ha hisa. Swakudya swa wena swa xawula. Swukuta tihuku ti nga si dya swimilana. U nga rivali ku veka swirhatana exivulweni xa wena. U nga tshami ehenhla ka sweko swa yila. A ku biwi tinghoma entangeni wa swiharhi.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana Tsakani u sweka yini? Tsakani u sweka _____. Swakudya swa yena swi njhani? Swakudya swa yena swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **sweko**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

endzele

hlayiseka

xindledyana

xitarata

chuhile



TWARISA

hlewa

swakudya

hlawula

swibakele

hlova

sweko

hlota

swi





HLAYA







Manana u endzele munghana wa yena. U fanele ku tihlayisa. U fanele ku tshama ekaya u hlayiseka. Mi nga fambi hi le swindledyanini swa chavisa. Lesego u ya evhengeleni ku ya teka swakudya. U fambile hi xindledyana ku ya evhengeleni. A chuhile ku vona vavanuna va yimile exindledyanini. A swi kahle ku famba u ri wexe. U teke xiboho xo famba hi xitarata loko a rhumiwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. tsakani u sweka vhoti 2. lesego wa hatlisa loko a rhumiwa 3. tshamani ekaya mi hlayiseka





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tluthla khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohoterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tluthla khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohoterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tluthla khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____.



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tluthla khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohoterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tluthla khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohoterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohoterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	tele	xikolo	tatana	mbangu	
		vana	ponisa	vito	peta	
	HLAYA	Vito ra phurojike i Salani Kahle. Mapulasitiki ya tele tiko hinkwaro. Mapulasitiki ya thyakisa mbangu. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki eribuweni ra lwandle. Exikolweni va dyondzisiwa hi minxaka ya nthyakiso. Loko ku basisiwa mbangu hi ponisa vutomi bya hina na swiharhi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Tatana u xavele vana swimandlamandla. Vana va tirhisa swimandlamandla ku rholela mapulasitiki. Edarateni ya xikolo ku tele mapulasitiki. Kokwana va sungule phurojike ya mapulasitiki. Hahani u luke xitheve xa mapulasitiki xo sasekoo!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikolo				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	rhamba	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhambu	rhetisa	
	HLAYA	Tatana u tshovile rhavi ra mupapawa. Rholela matluka emabyanyini. Tirhisa rhula ku ba ntila. Kokwana u rhumana ngopfu. Ndzi na rhengu ro byala swimilana. Makhanani u na rhambu ro leha. Susa kamba ra banana ri nga ta ku rhetisa. Ndzi ta ku rhamba ephatini ya mina.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: rhula				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana tatana va tshovile rhavi ra yini? Va tshovile rhavi ra _____. Xana u na rhengu ro byala yini? U na rhengu ro byala _____. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotela	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khona	khomisa	
	HLAYA	Hahani u bake khekhe ra mucato. Hlayela malamula ya khume. Khale a ku ambariwa tinjovo. Tsakani u khida exidziveni. Lulama u tlutha khuvi enon'wini. Ku ba khona. Tana u ta khomisa endzeni. Va xavile khekhe ro tlangela lembe ra vukhume ra Hasani.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Khale a ku ambariwa yini? Khale a ku ambariwa _____. Swi vula yini ku ba khona? Swi vula ku _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: rhole

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	pulasitiki	hlohlotella	nthyakiso	phaphamala	rholela
	TWARISA	rhavi	khekhe	rhambu	kwata	
		rhengu	kwembe	rhuma	kwela	

	HLAYA	 <p>Va tumbuluxiwe phuroje hi lembe ra 2013. Mandela u hlohloterile vanhu vo tala. Pulasitiki yi vanga nthyakiso. Vana va dyondzisiwa hi nthyakiso etlilasini. Pulasitiki yi dlaya swiharhi. Vana va xikolo va rholela mapulasitiki. Pulasitiki yi phaphamala ematini. Va teke xiboho xo basisa eribuweni ra lwandle.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. darateni ya xikolo ku tele mapulasitiki 2. mandela u hlohloterile vanhu vo tala 3. pulasitiki yi malaphapha ematini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka







HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka






HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka







HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teku poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka







HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teku poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka





HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobebe mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka






HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka




HLAYA







Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teku poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelolo wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelolo wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teka poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teko poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhuma	
	HLAYA	Tatana u rima masimu ya yena. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edorobeni. Malume u tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya khaya matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Sweswi hi fanele ku tshovela mavele epurasini. Tatana na malume va tsuvulele tikherotsi. Ha tiphina hi swakudya swa le masin'wini. Hi tiphine hi mihlata. Majozi a nga dyi matsavu u rhandza nyama. Purasi ra tatana ri kurile ku ringana tihekitara ta5.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwela	kwaya	kwapa	
	HLAYA	Purasi rile kwini? Manana wa kwata loko bitiruti yi ala ku tsuvuka. Teka poto kwalaho. Kwaya poto lero. Ndzi ta ku kwapa tindleve hi nkhavi lowu. Ku kwela a swi vuyerisi. Kokwana u swekile kwembe na tinyawa. Susa kwembe kwalaho u ri tisa haleno.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: kwembe				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana poto ri tekiwa kwihhi? Teku poto _____. Xana hi tiphina hi yini? Hi tiphine hi _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	epurasini	ntshovelo	matsavu	tsuvule	tiphine
	TWARISA	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsakama	tsaka	
	HLAYA	Tsala papila ro kombela manyoro. Manana va xavile timbuti ta tsevu. Tseleka mihlata hi ta dya. Ndzi ti vavise tsolo hi ku hlakulela. Tsutsuma u ya xava timbewu eka Murimisi. Tsema rhavi ra muperekisi. Tihunyi ta mondo ta tsakama. Ku tsaka na swikunwana.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tsaka na swikunwana swi vula yini? Swi vula _____. Manana u xave timbuti tingani? Manana va xave timbuti ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

epurasini

ntshovelo

matsavu

tsuvule

tiphine



TWARISA

kwini

tsala

kwata

tsevu

kwihhi

tsolo

kwalaho

tseleka



HLAYA



Misava ya le purasini yi nonile. N'wapurasi a tsakile hi ntshovelo wa yena. Ndzi ta tshovela matsavu ndzi ya xavisa. Manana va ringetile ku tsuvula bitiruti yi ala.nwamapurasi u kombele ku pfuniwa. Hi tiphine hi ku dya matsavu ya le purasini.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va ringetile ku tsuvula tirutibi 2. nwamapurasi u tsakerile ntshovelu wa yena 3. va tiphine hi ku dya matsavu.





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa wenu va phikizana. Vamakwa wavo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa wavo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwenu va phikizana. Vamakwavo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: epurasini

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwenu va phikizana. Vamakwavo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfunile ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa wenu va phikizana. Vamakwa wo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa wo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfunile ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwawo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa wenu va phikizana. Vamakwa wo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa wo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.



RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa wenu va phikizana. Vamakwa wavo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa wavo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfunile ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa wenu va phikizana. Vamakwa wo va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa wo va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfunile ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfunile ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.




RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	rima	pani	nguva	mbewu	
		tsutsuma	quva	tala	rhumu	
	HLAYA	Tatana va rima masimu ya vona. Ku byariwe matsavu epurasini. Nguva ya xixika ku byariwa matamatisi. Va gobele mbewu yo tala ya makwembe. Kokwana u tsutsumele edoropeni. Malume va tisile quva ra tihomu ro tala epurasini. ndzi rhumiwile ku ya kha matsavu epurasini.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Makhoseni u kwatele mihlata hikuva va nwi nyikile wun'we. Makhoseni u na mona a nga rhandzi ku rhumiwa. Tolo va nwi rhumile ku ya ka mati yo cheleta eribuweni ra nambu. U arile ku ya ka mati na vafana va ka Magona. Loko lavakulu va ku rhuma a wu ali. Mafurha ya nwana i ku rhumiwa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: pani				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	nyika	nyupela	nyonga	nyenya	
		nyama	nyala	nyawa	nyuku	
	HLAYA	Ndzi ta ku nyika mbewu ya matamatisi. Ku byariwe tinyala to tala swinene. Magezi u huma ku rimeni u nuha nyuku. Nyawa yi tsondzerile darata ya muakelani. Kokwana va hi rhambile epurasini. Malume va oxa nyama ya nguluve. Hi ta tiphina hi nyama yo oxa.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: nyawa				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Magezi u nuha yini? Magezi u nuha _____. Ku oxiwa nyama ya yini? Ku oxiwa nyama ya _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	eribuweni	phikizano	ntsheketo	swiphiqo	kwatelana
	TWARISA	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyisa	dyuhale	dyondzo	dyiwa	
	HLAYA	Dyambu ri hise mavele ya tatana. Dyana mitsumbula ya nandziha. Kokwana va dyela eka dyelo ya vona. Ndzi dyohile hi ku rivala ku pfulele cheleta matsavu. Honisi u dyise mavele hi tihomu. Manana va dyuharile a va ha swikoti ku hlakulela. Dyondzo ya Vurimi ya dyondziwa exikolweni.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana mavele ya hisiwe hi yini? Mavele ya hisiwe hi _____. Vurimi byi dyondzisiwa kwihi? Vurimi bya dyondzisiwa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **epurasini**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

eribuweni

phikizano

ntsheketo

swiphiqo

kwatelana



TWARISA

nyika

dyambu

nyenya

dyana

nyama

dyelo

nyala

dyisa



HLAYA



Ntsheketo wa xitori xa le Idiya. Vamakwa va phikizana. Vamakwa va phikizana swin'we. Swi kahle leswaku vamakwa va phikizana. A swi kahle. A swi kahle ku va phikizana. A swi kahle leswaku va phikizana swin'we. U va pfunile hi ku va rhuma eribuweni ra nambu. Manana u va pfune ku ahlula xiphiqo xa vona.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va kahle 2. a swi kahle 3. a swi kahle leswaku vamakwavo va phikizana swin'we







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa







RIRIMI RA LE KAYA XITSONGA

VHIKI 5






GIREDI 1 KOTARA 3

PHEPHA RO TIRHELA





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	nguvu	fika	teka	hatlisa	
		tsutsuma	yimile	vevuka	chava	
	HLAYA	U ambale nguvu ya wasi. Loko va fika edorobeni va yile evhengeleni. U tekile xikipa xa rihlaza. Kokwana u n'wi yimerile a hlawula mpahla. U famba hi ku tsutsuma. U ambarile xikipa xo vevuka. Bombi u chava ku tlula patu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana na Mapule va yimile exitichini. Manana u yimele kokwana na n'wana va vuya. Teka buruku na xikipa. Hatlisa u tlula patu. Nguvu ya wena yi sasekile. Manana u chava ku kandziya lifiti. Maria na Lesego va phikizana hi ku tsutsuma.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xikipa				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	Iwela	Iwangu	Iwisa	Iwana	
		Iwandle	Iwetana	Iwa	Iwii	
	HLAYA	Mi lwela yini mi ri vamakwavo? Ku hahlukile lwangu ra kereke. Ku hleva swa lwisa a swi kahle. Mi nga lwetani mi ta dya hinkwenu. Ku hlamba elwandle. Famba u ya hlamba u nuha lwenya. Nhenha yi lwa hi vutlhari. Swilo yini u nga lo lwii!				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: lwangu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana nhenha yi lwa hi yini? Nhenha yi lwa hi _____. Xana ku hahluke yini? Ku hahluke _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	exitangeni	ntambhu	xikipa	gondzo	exivonini
	TWARISA	dladla	dlokodla	dludla	dliwa	
		dlonyola	dloma	dlonyo	dlongoza	
	HLAYA	Hahani u akile dladla ra switini. Fakazi u na tihlo ra dlonyo. Lulama u dlokodla nkele wa nyoka. U nga tlangi hi darata u nga ta hi dlonyola matihlo. Ku dliwa nyonga. Tatana u rhandza ku dlongoza tingoma. Loko u dya ngopfu u ta dludla.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani u akile yini? Hahani u akile _____. Xana tatana u rhandza ku endla yini? Tatana u rhandza ku _____ tingoma. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **dladla**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

exitangeni

ntambhu

xikipa

gondzo

exivonini



TWARISA

lwela

dladla

lwangu

dlokodla

lwisa

dludla

lwana

dliva



HLAYA



Bohlale u tsutsumele exitangeni. Vana va tlanga hi ntambhu. U yile emavhengeleni na kokwana wa yena. Va fikile eka gondzo lerikulu. U tsutsumele exivonini. U yimile exivonini a ti vona. Va n'wi komba swikipa swo hambana. Va n'wi xavele xikipa xo basa. U ambarile xikipa xa yena lexintshwa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambale nguvu ya wasi 2. Vana va tlanga hi tambu 3. va n'wi xavele pakixi xo basa





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	swo	hleka	tatana	zipi	
		mbilu	koma	tolo	sivela	
	HLAYA	Hahani u xavile swiambalo swo tala. Tsakani va n'wi hleka vanghana va yena. Tatana u tekile maburuku ya yena. U languteka a sasekile. Sasavona u tsanile. Ringeta buruku na hembe ya xikolo. Malume u venga hahani. Va ku xaverile buruku ra zipi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Kokwana va na mbilu yo leha. Rhoko ro koma ra ku sasekela. Tatana u ndzi sivela ku vona Thelevixini. Tolo a hi yile edorobeni na tatana. U nga ambali buruku ro koma ka titimela. Tolo tatana a yile edorobeni ku ya xava zipi.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tatana				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	ntima	ntiyiso	ntambhu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntanga	ntamu	
	HLAYA	Munhu wa ntima. U sungula ku ntima hi dyambu. Ku vulavula ntiyiso swa chuncha. Vafana va kokana hi ntambhu. Ku sweka i ntirho. Famba ehenhla ka ntila wa patu. Tolo a hi vhakachile entangeni wa swiharhi. Ntanga wa Kruger wu sasekile. Tirhisa ntamu ku tsema nsinya.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: ntambu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vafana va kokana hi yini? Vafana va kokana hi _____. Sasavona u languteka a ri njhani? Sasavona u languteka a _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	venga	tsanile	tekile	ringeta	languteka
	TWARISA	thini	thepe	thikithi	thayi	
		thenisi	thawula	thakela	thayipa	
	HLAYA	Teka thini u ya chela mati. Sweswi i nkarhi wo thakela vavabyi murhi. Thikithi ra bazi ri lahlekile. Tatana u ambale thayi ya ntima na ko basa. Swikolo swi phikizana hi tlangu wa thenisi. Sula nyuku hi thawula. Ndzi ta thayipa papila'. Va tirhise thepe ku n'wi pima.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> I yini xi nga lahleka? _____ ra bazi ri lahlekile. Xana swikolo swi phikizana tlangu wa yini? Swi phikizana hi tlangu wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **thawula**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

venga

tsanile

tekile

ringeta

languteka



TWARISA

ntima

thini

ntiyiso

thepe

ntambu

thikithi

ntiko

thawula



HLAYA



Tatana u venga ku famba hi thekisi edorobeni. Tatana na Jabu va yile eku xaveni. Va n'wi xavele buruku. U ringetile buruku ro ntima. Ri languteka ri n'wi ringana. U tsemile thikithi ra buruku. A tsakile loko a vuya edorobeni. U tekile buruku a ya ringeta.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. va nwi xavele buruku 2. va tirhise pethe ku n'wi pima 3. A tsakile loko a vuya edorobeni





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	gada	fana	jesi	yima	
		raha	tolo	koka	veka	
	HLAYA	Ndzi ta gada movha wa kokwana. Ndzi xavile bolo yo fana na ya wena. Jesi ra mina ri sasekile. Yima ekusuhi na tafula. Vafana va raha bolo ya milenge. Tolo a ndzi yile eka kokwana. Tatana u koka movha wa malume.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Jesi leri ri fana na ra mina. Tolo a ku titimela a ndzi ambale jesi. Gada bayisikiri ya Honisi. Veka penisele ebegeni ya tibuku. Paka tibuku ebegeni. I mani a nga raha bolo? Koka phayiphi hi ta cheleta. Yima loko u tlula patu.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: jesi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularhela	
		mfiho	mfukuzana	mfutsu	mfenhe	
	HLAYA	Mfenhe yi bihile yi na makovo. Furheka mabanana ebokisini ma ta vupfa. Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Kokwana u rivele mfuku ya fole emovheni. Malume u khomiwe hi vuvabyi bya mfukuzana. Tatana u va vekerile mfiho exitangeni.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: mfutsu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u khomiwe hi vuvabyi bya njhani? Malume u khomiwe hi _____. Xana va n'wi lerisile ku endla yini? Va n'wi lerisile ku _____ phayiphi. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	phasela	rhiboni	phazili	phaphatani	paka
	TWARISA	nkombe	nkukulu	nketani	nkoka	
		nkanyi	nkavi	nkele	Nkateko	
	HLAYA	Tisa nkombe hi sweka vuswa. Kukula kamara hi nkukulu wo yima. Vana va tlanga hi nketani. Swi na nkoka ku endla vutiolori. Kokwana u tsemile murhi wa nkanyi. Ndzi vonile nkele wa nyoka. Nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso. Hahani u xavile nkombe lowukulu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vana va tlanga hi yini? Vana va tlanga hi _____. Nkateko u hlaya tibuku ta njhani? Nkateko u hlaya tibuku ta _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nkukulu**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

phasela

rhiboni

phazili

phaphatani

paka



TWARISA

byongo

nkombe

byatso

nkukulu

byanyi

nkoka

byela

nkavi



HLAYA



Maria u languta buku. U languta xibukwana xa yena. Xana u ta swi kota ku pfula buku? Ina, Maria u pfula buku. U vone swilo swo tala endzeni ka buku. U vone matiko yo tala endzeni ka buku. U rhandza xibukwana xa yena.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ta swi kota ku pfula buku 2. nkateko u hlaya tibuku ta swifaniso 3. u tsakela xibukwana xa yena





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntoloveló	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntoloveló.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntoloveló ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntoloveló. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntoloveló	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntoloveló.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntoloveló ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntoloveló. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntoloveló	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntoloveló.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntoloveló ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntoloveló. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelu.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelu ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelu. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelolo	teke	hlaya
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vana va dyondza dyondzo ya ririmi. Xikolo xi na yunifomo yo saseka. Vana va tirhisa penisele ku tsala. Vito ra xikolo xa yena i Hluvukani. Tatana u n'wi dyondzisa ku hlaya marito. A nga swi koti ku hlaya marito ya ntolovelolo.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	A nga rhandzi ku hlaya. Marito ya ntolovelolo ma n'wi tikela. U teke rito ebokisini ra marito. Ku hlaya swa tsakisa. Wa rila loko a fanele ku hlaya marito. Hlaya marito ya ntolovelolo. Penisele yi wile. Vana va hlaya marito.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byeletela	byala	
	HLAYA	Malume u byala tinyala. Malume u tsema byanyi. Malume u famba hi byatso ku ya elwandle. Byela hahani leswaku ndzi ku rhumile. Hasani u na byongo byo olova. Malume u byisa marhole. Xana va lo ku byeletela leswaku u n'wi ba?				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: byatso				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana malume u tsema yini? Malume u tsema _____. Xana ku hlaya swi endla yini? Ku hlaya swa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	rhandza	koti	ntolovelu	teke	hlaya
	TWARISA	nkuku	nkombe	nkumba	nkukulu	
		nketani	nkoka	Nkateko	nkanyi	
	HLAYA	Hahani u fuwile nkuku na mbhaha. Nkombe lowu i wu kulu. Hayeka nkumba edarateni wu ta oma. Kukula nhanga ya wena. Khandziya nsinya u khaya makuwa. Vana va tlangisa nketani ya gede. Nkateko u rhandza ku hlaya tibuku ta swifaniso.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana hahani va fuwile yini? Hahani va fuwile _____ na _____. Xana vana va tlangisa yini xa gede? Vana va tlangisa _____ ya gede. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: XXXX

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

rhandza

koti

ntolovelu

teke

hlaya



TWARISA

byala

nkombe

byanyi

nkukulu

byatso

nkoka

byongo

nkanyi



HLAYA



Rhulani a nga swi koti ku hlaya. U lava ku dyondza. U rhandza ku dyondza ku hlaya. U tsakela ku dyondza ntivomarito. Wa chava ku hlaya. Hikokwalaho ka yini a chava? U chava hikuva a nga swi koti ku hlaya. U chava hikuva a nge swi koti ku dyondza ku hlaya.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. rhulani a nga swi koti ku hlaya 2. u lava ku dyondza ku hlaya 3. u chava yini





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA



Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova



HLAYA







Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tililasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova






HLAYA







Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova





HLAYA







Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	ririmi	vana	xikolo	penisele	
		yunifomo	rila	wisa	vito	
	HLAYA	Vito ra nhloko ya xikolo xa hina i tatana Chauke. Xikolo xa ka hina xi dyondzisa hi Ririmi ra le Kaya. Vana va xikolo va ambala yunifomo ya xitshopana. Loko va ri lahaya layinini onge va tlangela xipanu xa Sundowns. Xikolo xi na titlilasi ta nhungu. Emahlweni ka tlilasi yin'wana na yin'wana ku na ritlangi ro wisa eka rona. Exikolweni hi byeriwe ku hi nga ha lombani tipenisele.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Vana va xikolo va ntlawa wa 3, va yingisela mudyondzisi hi nkarhi wa ngingiriko wo hlaya swin'we. Lowu i nkarhi lowu hi tiphinaka hi ku yingisela mudyondzisi. Endzhaku ka ku hi hlayela va hi vutisa swivutiso. Tsakani a nga swi koti ku hlaya. Wa rila loko a fanele ku hlaya Mudyondzisi va nwi seketela hi ku nwi dyondzisa mimpfumawulo.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: penisele				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	tlula	tlunya	tlumbana	tlurisa	
		tlatlambela	tluntlama	tlakusa	tlanga	
	HLAYA	Tlakusa milenge loko u famba. Wa ndzi tlunya. Tibayisikiri ti tlumbanile. U nga dyi ku tlurisa mpimo. Famba kahle u nga tlatlambeli. Loko a vulavula na kokwana wa tluntlama. Tlakusa tafula loko u kukula. Vafana va tlanga bolo ya Ragibi. Tlula ntila.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: tlanga				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Vafana va tlanga bolo ya yini? Vafana va tlanga bolo ya _____. U endla yini loko a vulavula na kokwana? Wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	chuhile	vukarha	kwatela	hemba	xihundla
	TWARISA	nhamu	nhonga	nharhu	nhova	
		nhulu	nhlalala	nhenha	nhendle	
	HLAYA	Tsakani u na nhamu yo leha. Nhamu ya yena ya vava. Tatana u xavile tibere tinharhu. Tibere ti tshama enhoveni. U tlutlama ehenhla ka misava. Malume i nhenha. U lo nhalalaa ehenhla ka mubedwa. U lumiwe hi nhalala ya le matini. Lowu i nhendle wa ndlopfu.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana ku tlumbanile yini? _____ ti tlumbanile. Xana malume i yini? Malume i _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **nhonga**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

chuhile

vukarha

kwatela

hemba

xihundla



TWARISA

tlula

nhamu

tlunya

nhanga

tlumbana

nharhu

tlurisa

nhova






HLAYA







Basani wa chava. Malume u rhandza ku n'wi vukarha. U na xihundla. U ehleketa ku manana u ta n'wi kwatela. U ehleketa leswaku swi hoxekile. Basani a nga titwi kahle. Basani u ta endla yini? U ta byela manana xihundla. A nga fanelanga ku fihlela manana. Manana a nga n'wi kwatelanga.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. basani wa chava 2. u ta endla yini 3. manana a nga kwatanga





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2



HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.



TSALA

Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari.
Dirowa xifaniso xa rito: **philisi**

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1



**LANGUTA
U VULA**

vanhu

hlayisa

papalata

chava

hlamba



TWARISA

phama

pfuta

pfala

phela

philisi


pfurha

pfula

phopha







HLAYA







Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko.



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	chachamisa	mbilu	xisibi	khoma	
		vana	xikolo	mbangu	fana	
	HLAYA	Xikolo xa mina xi sasekile. Vana va dyondza ku hlaya exikolweni. Vana va dyondza hi dyondzo ya rihanyu. Tomasi u na mbilu ya kahle. Kokwana u chachamisa nyama ya huku. Hi fanele ku hlamba mavoko hi xisibi. Loko u nga hlambi u ta kkoma hi mavabyi.				
	TSALA	Tsala hi  na  marito ebukwini ya wena.				





MUSUMBHUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya hi  na  marito yo huma eka nghingiriko wa Musumbunuku wal.				
	HLAYA	Teka xisibi u ya hlamba mavoko. Tirhisa xisibi ku hlamba. Xisibi xi susa thyaka emavokweni. Yima ndzi ku nyika xisibi. Chela mati ebavhini u hlamba. Hi fanele ku sivela mavabyi. Maria u chava ku tluleriwa hi mavabyi. Vanhu vo tala va chava ku khomiwa hi vuvabyi bya Khorona.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: xisibi				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	phela	phepha	philisi	
		phopha	phema	phameriwa	phemeka	
	HLAYA	Phama vuswa na miroho hi dya. Mondi u rhandza ku phela marha. Ndzi nyiketi phepha rero. Kokwana u nwa maphilisi. Phorisa ri komile khamba. Phopha mberha. Phema vuswa u dya. Va ndzi phamerile swakudya swa Sonto. Sasavona wa phemeka.				
	TSALA	Dirowa xifaniso xa rito: vanhu				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wa Ravumbirhi wal.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana vanhu va chava ku khomiwa hi yini? Vanhu va chava vuvabyi bya _____. Hi tirhisa yini ku hlamba mavoko? Hi tirhisa _____ ku hlamba mavoko. 				



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	pfuta	pfala	pfuma	pfimba	
		pfula	pfuva	pfuxela	pfumisa	
	HLAYA	Thini ra pfuta. Lema thini leri pfutaka. Pfala mbhovo wa thini leri pfutaka. Movha wa pfuma. Nenge wa mina wa pfimba. Pfula nyangwa. Vana va pfuva vuswa hi masi. Malume u pfuxela kokwana. Pfumisa movha hi ta famba.				
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> Xana kokwana u nwa yini? Kokwana u nwa _____. Sasavona u njhani? Sasavona wa _____. 				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka marito ya ngingiriko.
	TSALA	Tsala marito  na  yo huma eka dikixinari. Dirowa xifaniso xa rito: philisi

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vanhu	hlayisa	papalata	chava	hlamba
	TWARISA	phama	pfuta	pfala	phela	
		philisi	pfurha	pfula	phopha	

	HLAYA	 <p>Amu wa swi tiva. U tiva ta xitsongwatsongwana. U tiva leswaku xi endla vanhu va vabya. U byela vanhu leswaku va nga papalata xitsongwatsongwana. Wa swi tiva leswaku vanhu va fanele ku tihlayisa. Vanhu va fanele ku hlamba mavoko minkarhi hinkwayo. A hi ti hlayiseni.</p>
--	--------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Dirowa xifaniso lexi u xi tsakelaka ngopfu xa xiphemu xa Buku leyikulu ya switori.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori xo suka eka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ya ngingiriko wa Ravumune wal.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. amu wa swi tiva 2. u tivisa vanhu leswaku va nga chavi 3. u ri hlayisekani